

2021 (ATP) Moralo wa lenane tsamaiso la ruta selemo le selemo.

2021 (ATP) Lenane tsamaiso la ho ruta selemo le selemo – Kotara 1: **DIPALO: Sehlopha 2**

Kabo ya nako ya dipalo

Dipalo di abetswe dihora tse 7 ka beke, tshitshinyo ya thuto ka letsatsi e abuweka tsela e latelang

Ka beke: dihora tse 7

Ka letsatsi hora e 1 le metsotso e 24 x matsatsi a 5 = dihora tse 7

<p>1. Thlakiso bakeng sa bohle ka phapusing</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ho bala, Menthele (Kopanyo ya mehopolo) ○ Thuto e ntjha ya ho ruta ○ <p>2. Thuto ya dihlopha ya boikemelo le mosebetsi wa boikemelo (ho kenyetseka dithlakiso tse latelang ho bua/bala, ho etsa le ho ngola ka letsatsi) Titjhene o ela hloko hantle moralo bakeng la ho atlehisa tekanyetso e le ho thuseha bakeng la remediale le ho ruta.</p>	<p>5 metsotso +10 metsotso 20 metsotso 24 × 2 dihlopha = 48 metsotso</p>
--	--

Boha moralo o sisintsweng wa ho ruta ka dihlopha

MANTAHA	LABOBEDI	LABORARO	LABONE	LABOHLANO
Sehlopha sa 1 le 3	Sehlopha sa 2 le 3	Sehlopha sa 1 le 3	Sehlopha sa 2 le 3	Thutu ya phapusi yohle

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1 (Matsatsi a mararo)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
CAPS Sehloho	<p>Tekanyetso ya motheo</p> <p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala dintho tse tshwarehang • Balla pele le morao • Hlalosa, bapisa, hlopha dinomoro 	<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala dintho tse tshwarehang • Balla pele le morao • Hlalosa, bapisa, hlopha dinomoro • Sekgeo • Ho kopanya le ho tlosa <p>Dipaterone, difankshene le aljebra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipaterone tsa Jeometri • Dipaterone tsa dinomoro 		<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho kopanya le ho tlosa • Sekgeo <p>Sebaka le sebopeho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dintho tsa mahlakore a mararo <p>Ho metha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolelele 		<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho kopanya le ho tlosa • Sekgeo • Tjhelete <p>Ho metha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nako <p>Ho sebetsa ka datha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bokella • ho hlophisa • ho lekola datha 		<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekgeo • Ho kopanya ka phetapheto ho lebisang ho atisa 		Poeletso:

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1 (Matsatsi a mararo)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
<p>Bokgoni ba mohopolo wa pele le boleng</p>	<p>Ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Bala ka bo 1 dintho tse 30 ka ho tshepehala Balla pele le morao ka bo1, bo 2, bo 5 le bo 10 (0 - 30) <p>Menthele: Tseba hohe ke nomoro efe e fetang ka 1 kapa e ka tlasa 1</p>	<p>Balla pele le morao ka bo : (Dipaterone tsa dinomoro tse hokahantshitswen g)</p> <p>2 le bo 10 ho fihla ho 50</p> <p>Menthele: Tseba hore ke nomoro efe e fetang ka 1 kapa e ka tlasa 1 Kamano ya dinomoro 2-- 6</p>	<p>Balla pele le morao ka bo :bo 2 le 10 ho fihla ho 60</p> <p>Menthele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tseba hore ke nomoro efe e tlang pele kapa e tlang morao Tseba hore ke nomoro efeng e nyane/e kgolo Kamano ya dinomoro 4-8 	<p>Ho balla pele le morao ka bo</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 le bo 5 ho fihla ho 60 <p>Menthele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tseba nomoro e fetang kapa nomoro e tlase Tseba hore ke nomoro efe e fetang ka 2 kapa e ka tlasa 2 Kamano ya dinomoro 7-10 	<p>Ho Balla pele le morao ka bo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 le ka 5 ho fihlela ho 80 (ho tloha nomorong engwe le engwe ka katiso) <p>Menthele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho kopanya le ho tlosa ho fihla ho 10 Nomoro dipakeng? Ho latellisa dinomro Kamano ya dinomoro 7-10 	<p>Ho balla pele le morao ka bo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 le ka10 ho fihla ho 80 (ho tloha nomorong engwe le engwe ka katiso) <p>Menthele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Palopedi le ho arola ka lehare Tseba hore ke nomoro efe e fetang ka 2 kapa e ka tlasa 2 Tseba hore ke nomoro efe e fetang ka 5 kapa e ka tlasa 5 Kamano ya dinomoro ya 10 	<p>Ho balla pele le morao ka bo :</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 le ka10 ho fihla ho 100 (ho tloha nomorong engwe le engwe ka katiso) <p>Menthele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hopola dintlha tsa kopanya ho fihla ho 20 Hopola dintlha tsa tlosa ho tloha ho 20 Kamano ya dinomoro ya 10 	<p>Ho balla pele le morao ka bo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 le ka 10 ho fihla ho 100 (ho tloha nomorong engwe le engwe ka katiso) <p>Menthele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hopola dintlha tsa kopanya ho fihla ho 20 Hopola dintlha tsa tlosa ho tloha ho 20 	<p>Ho balla pele le morao ka bo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2, 5 le 10 ho fihla ho 100 <p>Menthele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tseba hore ke nomoro efe e fetang ka 2 kapa e ka tlasa 2 Tseba hore ke nomoro efe e fetang ka 10 kapa e ka tlasa 10 Tseba hore ke nomoro efe e fetang ka 5 kapa e ka tlasa 5 	<p>Ho balla pele le morao ka bo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2, 5 le 10 ho fihla ho 100 <p>Menthele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tseba hore ke nomoro efe e fetang ka 2 kapa e ka tlasa 2 Tseba hore ke nomoro efe e fetang ka 10 kapa e ka tlasa 10 Tseba hore ke nomoro efe e fetang ka 5 kapa e ka tlasa 5 Ho kopanya le ho tlosa ho fihlela ho 20
	<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano:</p> <ul style="list-style-type: none"> Qetella tatelano ya dinomoro ka ho bala ka bo 1 ho fihla ho 30 Bala le ho ngola disimbolo tsa dinomoro ho tloha ho 1 ho fihla ho 20 Ngola mabitso a dinomoro ho tloha ho 1 - 10 	<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho hlwaya,ho elellwa Ho bala disimbolo tsa dinomoro le mabitso a dinomoro ho fihla ho 50 Latelenya le ho bapisa di nomoro tse tletseng Hlopha dinomoro tse tletseng ho tloha ho e kgolo ho isa ho e nyenyane, e nyane ho le e lekana le. Qhaqholla nomoro ya didijiti tse pedi ka katiso ya leshome le ka mashome/metso Ho hlwaya boleng ba dijiti Rarolla bothata ba dipalo tsa kopanya le tlosa ho fihla ho10 maamong a itseng 	<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano Tekanyetso 20</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho kopanya le ho tlosa ho fihla ho 20 Rarolla dipalo tsa mantswe maamong a itseng mme o hlalose tharollo ya hao diqakeng e kenyelletsa ho kopanya le ho tlosa ka dikarabo tse fihlang ho 20 Ho sebetsa dipalo ka moelelo o otlolohileng le ka moelelo o bobebe <p>Buka ya mosebetsi ya DBE: Thlakiso 5, 21, 23 & 24</p>	<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano Tekanyetso 20</p> <ul style="list-style-type: none"> Rarolla dipalo tsa mantswe maamong a itseng mme o hlalose tharollo ya hao diqakeng e kenyelletsa ho kopanya le ho tlosa ka dikarabo tse fihlang ho 20 <p>Tjhelete:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elellwa le ho hlwaya tjhelete ya Afrika borwa RSA (5c, 10c, 20c, 50c, R1, R2, R5, le tjhelete ya pampiri R10, R20, R50), le ho Rarolla mathaha a tjhelete tse kenyelletsang tjhelete kaofela le tjhentjhe ya disente ho fihlela ho 50c le diranta ho fihlela ho R20. 	<p>Dinomoro, Matshwao le Dikamano Tekanyetso 20</p> <ul style="list-style-type: none"> Phethaphetho ya ho kopanya dinomoro tse tshwanang Katiso ya 1 ho fihla ho 10 ka bo 2 Sebedisa disimbolo tsa matshwao a dipalo a nepahetseng (+, =, x, □) <p>Rarolla dipalo tsa mantswe maamong a itseng (phetapheto ya ho kopanya</p> <p>Buka ya mosebetsi ya DBE: Thlakiso 29, 30 & 31</p>	<p>Poeletso Kotara 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopanya Tlosa Atisa <p>Buka ya mosebetsi ya DBE:</p>				

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1 (Matsatsi a mararo)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
	Buka ya mosebetsi ya DBE: Thlakiso 3, 4, 19	Buka ya mosebetsi ya DBE: Thlakiso 17 & 18				Buka ya mosebetsi ya DBE: Thlakiso 6, 25 & 26				Thlakiso 23, 24 & 30
		Dipaterone, difankshene le aljebra Dipaterone tsa jeometri <ul style="list-style-type: none"> Kopitsa, atolosa le ho hlalosa dipaterone tsa jeometri ka mantswa Buka ya mosebetsi ya DBE: Thlakiso 27, 28 Paterone ya dinomoro: <ul style="list-style-type: none"> Kopitsa, atolosa le ho hlalosa dipaterone ka mantswa Ka bo (2, 5 le 10) Buka ya mosebetsi ya DBE :7	Sebaka le sebopeho- 3-D objects: <ul style="list-style-type: none"> Ho hlwaya ,ho fana ka mabitso,ho hlalosa ,ho hlopha le ho bapisa dintho tsa 3-D (Ho sebetsa ka datha e hokahantsweng) Buka ya mosebetsi ya DBE: Thlakiso 9 & 32	Mometho: Nako <ul style="list-style-type: none"> Bolela o be o hlahlamanye matsatsi a beke Bolela o be o hlahlamanye dikgwedi tsa selemo Bolela nako ya dihora tse 12 ka dihora le dihalofo tsa dihora ka watjhe ya manaka Sebetsa bo lelele ba nako le ho feta ha nako Sebedisa watjhe ho sebetsa bolelele ba nako ka dihora kapa dihalofo tsa hora Buka ya mosebetsi ya DBE: Thlakiso 13, 14, 22						
			Mometho: Bolelele <ul style="list-style-type: none"> Akanya, metha bapisa, hlopha le ho rekota bolelele ka ho sebedisa mometho o sa lekanyetswang, mohl. matsoho, dikgato, bolelele ba dipensele le dibadi. Akanya, metha, bapisa, hlopha le ho rekota bolelele ka ho sebedisa dimitara (thupa ya ho metha kapa dikgwele tsa bolelele ba mitara) jwalo ka diyuniti tsa bolelele tse lekanyeditsweng Buka ya mosebetsi ya DBE: Thlakiso 10	Ho sebetsa ka datha: Ho bokella; ho hlophisa le ho lekola datha (kerafo ya ditshwantsho le ngollano e le nngwe)						
Mawa	Molapalo	Ngola nomoro ho bontsha boleng ba dijiti engwe le engwe, ho aha dinomoro, Ho qhaqholla dinomoro, Molapalo	Molapalo Ho qhaqholla dinomoro Ho aha dinomoro	Palobedi le halofo Ho bala ka bo 2, 5, 10	Ho bala ka bo 2, 5, 10 Molapalo					
Tsebo ya dintho tsa thuto e fitileng	Sehlopheng sa 1, bana ba tlamehile hore be ba ithutile ho: <ul style="list-style-type: none"> Ho balla pele le mora ka bo 1 ho fihlela ho 80 Ho lemoha le ho bala disimbolo tsa dinomoro ho tloha 	Sehlopheng sa 1, bana ba tlamehile hore be ba ithutile ho: <ul style="list-style-type: none"> Kopitsa, atolosa le hohlalosa tatelano ya dinomoro e bobebe ho fihlela ho 100 e kenyeletsa ho bala o ya pele le morao ka bo nngwe Ho bala o ya pele le morao ka bo 10, 5 le 2 ho fihla ho 100. Sebedisa dithusathuto, ditshwantsho, 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa dithusathuto, ditshwantsho, molapalo, ho qhaqholla le ho aha dinomoro ha o rarolla bothatha ,ho hlalosa ditharollo le ho sebetsa dipalo Rarolla dipalo tsa mantswa maemong mme o hlalose ditharollo tsa hao tse kenyelletsang kopanya, tlosa ka dikarabo tse fihlang ho 10 	<ul style="list-style-type: none"> Tsebo ya hoseng, mantsebuya, le bosiu Dinomoro 1 ho fihla ho 12 Dihora le halofo ya hora Mabitso le tatellano ya matsatsi a beke Mabitso le tatellano ya dikgwedi tsa selemo Kamano ya dinomoro ho fihla ho 10 	<ul style="list-style-type: none"> Kamano ya dinomoro ho fihla ho 10 Matshwao a dipalo (+ & -) Rarolla dipalo tsa mantswa maemong mme o hlalose ditharollo tsa hao tse kenyelletsang kopanya e iphetaphetang ka dikarabo tse fihlang ho 10. Ho sebedisa matshwao a dipalo a 					

2021 (ATP) Moralo wa lenane tsamaiso la ruta selemo le selemo.

Kotara ya 1 Matsatsi a 45	Beke ya 1 (Matsatsi a mararo)	Beke ya 2	Beke ya 3	Beke ya 4	Beke ya 5	Beke ya 6	Beke ya 7	Beke ya 8	Beke ya 9	Beke ya 10
	<p>ho 1 ho fihla ho 80.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho ngola di simbolo tsa dinomoro ho toha ho 1 ho fihla ho 20. 	<p>molapalo, ho qhaqholla le ho aha dinomoro ha o rarolla bothatha, ho hlalosa ditharollo le ho sebetsa dipalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Rarolla dipalo tsa mantswe maemong mme o hlalose ditharollo tsa hao tse kenyelletsang kopanya, tlosa ka dikarabo tse fihlang ho 10. Kamahano ya dinomoro ho fihlela ho to 10 Ho sebedisa matshwao a dipalo a tshwanetseng : +, -, =, □ 	<ul style="list-style-type: none"> Kamahano ya dinomoro ho fihlela ho 10 le ho sebedisa matshwao a dipalo a tshwanetseng : +, -, =, □ Bapisa le ho latellisa botelele le bophahamo, bophahamo kapa bophara ba dintho tse pedi kapa ho feta ka ho dibehe mmoho enngwe pela enngwe. Sebedisa puo ho bapisa. 					<p>tshwanetsen +, =, □</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho sebetsa dipalo tsa kopanya e iphetaphetang ho fihla ho 10. 		
Dithusathuto (ntl e le buka ya diithuto) ho ntlafatsa thuto	<ul style="list-style-type: none"> Buka ya mosebetsi ya DBE Pampiri ya mosebetsi o ngolwang/buka ya ho ngolla Disebediswa Tjhate ya bana ya ho bala ya 100 Dikarete tsa dithlakiso 	<ul style="list-style-type: none"> Tjhate ya dinomoro ya 100 Buka ya ngwana ya mosebetsi ya DBE Pampiri ya mosebetsi o ngolwang/buka ya ho ngolla Dibadi, abakase, Buka ya mosebetsi ya DBE Pampiri ya mosebetsi o ngolwang/buka ya ho ngolla 	<ul style="list-style-type: none"> Dibadi, abakase Buka ya mosebetsi ya ngwana ya DBE Pampiri ya mosebetsi o ngolwang/buka ya ho ngolla Pampiri, dikere, dipentshele, dithupa, dikwaelo tsa dibotlolo. Mabokose a mentjhisi a seng letho, setiring, dirula, thaibe e methang 	<ul style="list-style-type: none"> Almanaka Watjhe ya manaka Buka ya mosebetsi ya DBE Pampiri ya mosebetsi o ngolwang/buka ya ho ngolla 	<ul style="list-style-type: none"> Dibadi, dipoleiti tsa polasitiki, disekele tse thetsweng fatshe folurung Buka ya mosebetsi ya DBE Pampiri ya mosebetsi o ngolwang/buka ya ho ngolla 	<ul style="list-style-type: none"> Buka ya mosebetsi ya ngwana ya DBE Pampiri ya mosebetsi o ngolwang/buka ya ho ngolla 				
Tekanyetso eo e seng ya semmuso	Lekola bokgoni ba mohopolo wa pele le boleng ka ditekanyetso e ka hodimo.									
(SBA) Tekanyetso ya semmuso			<p>Ho bua: Dinomoro, matshwao le dikamano</p>	<p>Ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinomoro, matshwao le dikamano Dipaterone; difankeshene le aljebra 	<p>Ho etsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebaka le sebopeho 	<p>Ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinomoro, matshwao le dikamano Sebaka le sebopeho Ho sebetsa ka datha 	<p>Ho bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mometho 	<p>Ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinomoro; matshwao le dikamano Mometho 	<p>Ho etsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinomoro; matshwao le dikamano 	